ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:	މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އޯ.ޕީ.ޑީ އިމާރާތުގެ މަތި ދޮރު އޮޓޮމެޓިކް ސްލައިޑިން ސެންސަރ ޑޯރަށް ބަދަލުކުރުން
އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)K08-HC/DHC/2024/11
އިޢުލާން ތާރީޚް:	14 އޭޕްރީލް 2024

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ:

ތާރީޚް:	18 އޭޕްރީލް 2024
ގަޑި:	12:00

ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ:

ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަން:	މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ސިއްހީމަރުކަޒު
ތާރީޚް:	29 އޭޕްރީލް 2024
ގަޑި:	11:00

މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ސިއްހީމަރުކަޒު
މ. ދިއްގަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭއިރުޝާދު

މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
- ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
- ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
- އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

1. ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.

1.1. މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ފޮނުއްވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި m.dhiggaruhc@health.gov.mv މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅުއްވާނަމަ މި މަރުކަޒުގެ ފޯން ނަންބަރު 6722009 އަށެވެ.

2. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

2.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

2.2. ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

2.2.1. ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (ކުންފުނި/ ޕާޓްނަރޝިޕް/ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

2.2.2. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

2.2.3. އީމެއިލް އެޑްރެސް

2.2.4. ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު

2.3. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3. ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުން

3.1. ބީލަމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ބަސް: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއި އެކު ދެވިފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސް ލިޔުންތަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.2. ބީލަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާ: މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

3.3. ބީލަމުގެ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ މުއްދަތަކީ ހަމަވާ ތާރީޚު އިންތިހާވާ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

4. ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން

4.1. ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

4.2. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ބޯޑު އޮފް ޑިރެކްޓަރސް"ގެ ކަރާރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

4.3. ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕާވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

4.4. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕަރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕާވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

4.5. ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރައްވާފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕާވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

4.6. ސަރުކާރު ކޮންޓްރެކްޓާ، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮންޕެނީތަކުން ބިޑުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން، ޖެނެރަލް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ.

5. <u>ބިޑު ހުށަހެޅުން:</u>

5.1. ބިޑު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ ތާރީޚު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މިއޮފީހުގެ ބިޑުރޫމް/ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5.2. ބިޑުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ.

5.3. ބިޑު ހުށަހަޅަންވާނީ މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ސިއްހީމަރުކަޒަށެވެ.

5.4. ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައް ބަންދުކުރެވުމާ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަގަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބިޑު ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ގެއްލިގެން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ގައި ކަނޑައެޅިގެން ކުރެވޭ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

5.5. އިޢުލާންކުރެވޭ ވަގުތު ހުރުމަށް /ވަކިގޮތަކަށް، މި އިދާރާއިން ބާއްވާ ނުވަތަ ހިންގުމުގައި އޮޅުމަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ބިޑުތައް ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ބިޑު ފޮނުވަން އެންމެހާ އިތުރު އާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

6. <u>ބިޑުތައް ބާޠިލު ކުރުން:</u>

6.1. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު، ޖަދުވަލު 3 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

6.2. ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ބިޑު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

6.2.1. ބިޑު ފުރިހަމަވެފައި ނެތުން / ބިޑުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނެތުން

6.2.2. ބިޑު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި ނެތުން (ސްޓެޕްލް ނުވަތަ ބައިންޑް ކޮށްފައިނެތުން)

6.2.3. ބިޑު ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

6.3. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބިޑު ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައިވެސް، މި މާއްދާގެ 6.1 އަދި 6.2 ގައި ވާ ހާލަތްތަކުގައި ބިޑު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

7. ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

7.1. ޖަދުވަލު 3 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

8. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން

8.1. މި އިދާރާއަށް ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު ބަލައިގެން، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

8.2. ބީލަން ހަވާލުކުރާނީ ފާސްވެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

9. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން:

9.1. އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ފެށިނަމަ ނުކޮށްމަސައްކަތް ދޫކޮށް ދޫކުރިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 76.10 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

10. ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް:

10.1. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ:

10.1.1. ބީލަމުގެ ޖުމުލަ އަގު 500،000.00 (ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 5،000.00 (ފަސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

10.1.2. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.

10.1.3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޓެމްޕްލޭޓަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 5 ގައި ވާނެއެވެ.

10.1.4. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

10.1.5. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

10.2. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

10.2.1. ބީލަމުން ހުށަހަޅާ ޖުމުލަ އަގަކީ 500،000.00 (ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ، ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 02% (ދެ ޕަސެންޓް) ގެ، ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

10.2.2. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބޭއްޖެހުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.

10.2.3. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްކަމެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއި ޖަދުވަލު 6 ގައި ވާނެއެވެ.

11. <u>ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް</u>

ހުށަހަޅާފައި އަގު 55 މާކްސް	އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދެވޭ ގޮތަށް ފުރިހަމަ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއާއި އެއްގޮތަށް x/y*55= marks x= އެންމެ ދަށްއަގު y = ހުށަހަޅާ އަގު
މުއްދަތު 45 މާކްސް	މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް މިބައިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލްމާރކްސް ދިނުމަށް ފަހު ދެންހުރި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތަނާސުބީ އުސޫލުން ނެވެ. މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެން މުއްދަތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ . x/y*45=marks x=އެންމެ ކުރުމުއްދަތު y=ހުށަހަޅާ މުއްދަތު

بسم الله الرحمن الرحيم

ދިއްގަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު
DHIGGARU HEALTH CENTRE
ފެންފިޔާޒު މަގު | މ. ދިއްގަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލު 1: ދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު

1. ތަޢާރަފް

މިއީ ދިއްގަރު ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އޯ.ޕީ.ޑީ އިމާރާތުގެ މައި ދޮރު އޮޓޮމެޓިކް ސްލައިޑިންގ ސެންސަރ ދޮރަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)K08-HC/DHC/2024/11
ދޮރު ގެ ބާވަތް	އޮޓޮމެޓިކް ސްލައިޑިންގ ސެންސަރ ޑޯރ ވިތް ހޭންޑްސެންސަރ

2. ދޮރުގެ މިންތަކާއި ހުންނަންވީގޮތުގެ ކުރެހުން





How it is now

3. އިތުރު ތަފްސީލު

3.1 މިމަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާ އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޓްވާނެ ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކުރުމާއި ހަރުކުރުން

3.2 ތަމްރީނުދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު(ވޮރަންޓީ ޕީރިއަޑް ހިމެނޭ)

3.3 12މަސް ގެ ފުރިހަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތަށް

3.4 ސޮފްޓްވެއަރ ފުރިހަމައަށް ދުވަހަކު ގަޑިއިރު(ނުހުއްޓާ ހުރި ވަގުތު) ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

3.5 ތަރައްގީ ކުރުމާއި ހަރުކުރުން

3.6 ތަރައްގީކުރުމާއި ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުމާ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތަށް އަގުތަކެވެ.

3.7 ތަރައްގީކުރުމަށް ސަޕްލައިރާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދަދުތަކެވެ.

بسم الله الرحمن الرحيم

ޖަދުވަލު 2

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު

1.	**ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު**

1.1	ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:	މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އޯ.ޕީ.ޑީ އިމާރާތުގެ މައި ދޮރު އަލުމިނިއަމް ސްލައިޑިން ސްކްރީން ދޮރަކަށް ބަދަލުކުރުން
1.2	އިއުލާން ނަންބަރު:	
1.3	އިއުލާން ތާރީޚް:	14 އޭޕްރީލް 2024

2.	**ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު**				
2.1	ނަން:		2.2	ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:	
2.3	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައިވާ އެޑްރެސް:		2.4	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:	
2.5	އީމެއިލް އެޑްރެސް:		2.6	ފޯން ނަންބަރު:	
2.7	ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:				

☐ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ☐ ކުންފުނި
☐ ޕާޓްނަރޝިޕް ☐ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

3.	**މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށައަޅާ އަގު**	
3.1	ހުށައަޅާ އަގު	
3.2	ޖީ.އެސް.ޓީ	
3.3	ޖުމްލަ އަގު	
3.4	މުއްދަތު	

4.	**ބިޑްހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު**
4.1	މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތު، އެޓޭޗްމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަކަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބިޑް ހުށަހަޅަމެވެ.
4.3	މި ބީލަން ބަލައިގަތުމުގައި ކުރުމުގައި ކޮންސަލްޓޭޝަން ނޫނީ ފިނޭންޝަލް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތާ އަދި މިނިސްޓްރީ މިއާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަރިހުން ސިޔާސީ އަދި ނުސިޔާސީ ހޯދައިގަތުމަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ހިފުމުގެ އަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމަ.މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ސޮބަރިވެއިޖެހުނަމަ މި ބީލަން ބާތިލު ކުރުމާއި ދެކޮޅު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
4.4	މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 90 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ގަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަރާތުން އަންގަވައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.

5.	**އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އިޤްރާރު:**

މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ހަގީގަތާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މައުލޫމާތެވެ.

ނަން: .... ސޮއި: .... ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު: ....

ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބިސްމިﷲ الرحمن الرحيم

ޖަދުވަލު 3 - ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަދި ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓުގައިވާ ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
1	ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު	✓	
2	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	✓	
3	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޝެއާހޯލްޑަރުން އެނގޭނެ ލިޔުން	✓	
6	ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ	✓	
7	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް އަންނަ ނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން	✓	
8	4 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ" ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ، "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ" ގެ ކޮޕީ	✓	
9	10.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	✓	
10	ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް	✓	

ޖަދުވަލު 5 - ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފޯމް

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS ……………………………………………… *[name of Bidder]* (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid for the Tender no…………………… issued by the Secretariat of the Dhiggaru Council on ……………………………… ………… for Supplying/Purchasing of …………………………………. *[name of Contract]* (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………… *[name of Bank]* of …………………………… *[name of country]* having our registered office at ……………………………………………………………………………. (Hereinafter called “the Bank”) are bound unto …………….………………… *[name of Purchaser]* (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *………………………………………… for which payment well and truly is to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……. day of …………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

   (a) Fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

   (b) Fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

   (c) Does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 8,

*The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 10.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ……………………… days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK:

WITNESS ……………………… SEAL

[signature, name, and address]

ޖަދުވަލު 6 - ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ

Form of Performance Bank Guarantee

(Unconditional)

To: ……………………………………………………………………………………………………….

[name &address of Purchaser]

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

WHEREAS ……………………. *[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. …………………… dated ……………………… to execute …………………………… *[name of Contract and brief description of Works]* (hereinafter called "the Contract").

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract.

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee.

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *…………………..… *[amount of Guarantee]* ……………………… *[amount in words]*, such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of …………….. *[amount of Guarantee]* as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ……………………….

Name of Bank …………………………………….

Address …………………………………….

……………………………………..

……………………………………..

Date ….………………………………